

«No t'enrecordas de quan anavas al hort del meu pare i li deies: ¡Home! O'm doneu una de las vostres tres filles en matrimoni, o vos menjare?»...—Sí, sí, que m'en recordo i no vull pas cap altra dona que tu...—

Al endemà al matí lo rei va dir a son sogre:

«Sogre! si vos, haguessiu fet fer una clau perque la que tenieu l'havieu perduda i després trobessiu aquesta, de quina vos servirieu, de la vella o de la nova?—

—De la vella.

—Doncs be: jo tenia una dona i la vaig perdre; n'hai pres una altra, pero ara haï trobat la primera, y no'n vull pas cap més que aquesta. Guardeu doncs la vostra filla.

«*I derrera de la porta  
hi ha una capsà de confis*» etc.

*Traducció de M. V. B.*

#### ALS CATALANS

O terra catalana! o sol lengadocien!  
An bel vos compartir las serras pirenencas:  
Brembaments del pasat, esperas avenencas.  
Vos afrairan avei com al temps ancian.

Un landraire tropel de trobadors cantaba  
En metiu parlar d'Oc, i'a mai de sept cents ans,  
Dels orts de Barcelona als ramiers-tolozans;  
Cants de laus e d'amor que lo monde escotaba.

E quand los grans faidits tombats á Mont-Segur  
De cap á Mont-Serrat fugian la Barbaria,  
Aqui sabian trobar la sorala patria  
Aziraira, com els, dels omes del escur.

#### RENAIXENSA!

Quan hagué obert els ulls, boi despertant,  
la terra catalana,  
va sentir al darreral Pirineu  
un poble que cantava:  
s'alçava sa cançó  
radiant i esplendorosa—demunt de les montanyes;  
i aquell cant, sent-l'hi nou,  
li entrava dintre l'ànima.

Va escoltar atentament  
la cançó que s'alçava,  
i va sentir entonar  
la seva propia parla.

La paura lenga d'Oc, ella tabé faidida,  
Com los crozets mercada, èn renec eternal  
Del sinne de mesprès sul pitre e l'esquinal,  
Catalonha, aco's tu que l'as tabé gaudida,

Es.tu que l'as servada ambe sa blozetat,  
Mentre qu'un vent d'azir aici l'a batanada.  
Desa com dela monts, praco, la Condamnada,  
A viscnt,—en torment a plorat e cantat.

Catalans, Malhorquins, Valèncians; pobles fraires  
que paratz com nos-aus la lenga dels aujols,  
Tram l'espandi e lo temps, nos semblan com rajols  
Que sorga unenca a fac barrular pels terraires.

De la comba d'Aran á la ciutat d'Alguer  
S'arboran de cansons qu'anzisi, e los campestres  
Ont sotz nascuts son meus com son vostres, ó mestres  
Gloriozes e cars: Verdaguer! Balaguer!

E soscam en bebent á l'estalada Copa,  
Al Got preclar que nos venguet dels Catalans,  
Que son vin es lo sanch dels patrials malans  
Qu'asermaire d'alucs sus nostras labras glopa.

La que cantet recanta, e canta pas lo rot!  
S'amontairen trabuchs plus auts que las montanhas  
Los desparricarem com rantelas d'aranhás,  
Car la Pensada es mai poderosa que tot.

Sem los africs boiers qu'abem plantat la relha  
Dins los bordons reials: vendra là segazon!  
Los camps son bategants de nova espelizón,  
Ajuda-nos, sole! Nostro rasa regrelha!

*Antonin Perbosc.*

Va omplenar-se de goig son esperit...

I va pujar, corrent, a la montanya:

com si fos un infant  
á n'el braç de la mare.

I va veure allí al fons

desvetllar un rebrot de sa niçaga,  
qu'havia nat darreral Pirineu,

a l'altre cap de Patria,  
i era del Llenguadoc  
la més florida branca...

I va sentir cantar  
arrèu ont estenia sa mirada.

Ullant el seu passat,  
en els vells pergamins d'arnades planes,